



luvhone



ṭarelwa



ipfi




munango



tshedelede




khotsi



nguluvhe



mulisa



vhona


vhashumeli




vharwa



mitsshelo



muri




tshene

tshifhambano



vhasidzana



nnḡu

matombo



khonani